

Setswana tn-na / English en

III 2

- ☞ Domitilla Naledi Madi
- ✉ Jesse Pietersen
- ✎ Ursula Naflua

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Attribution 4.0 International License.

This work is licensed under a Creative Commons



- ☞ Domitilla Naledi Madi (tn-na)
- ✉ Jesse Pietersen
- ✎ Ursula Naflua

**talks to plants**

**khali o bua le dimele / khali**


[globastorybook.net](http://globastorybook.net)

**GlobaI Storybooks**



**khali talks to plants**

**khali o bua le dimele**



Yo ke Khalai. O ngwaga tse supa. Leina la  
gagwe le emetse' yo o siameng'ka puo ya  
gagwe, Lubukusu.


...


This is Khalai. She is seven years old. Her  
name means 'the good one' in her  
language, Lubukusu.

khali! wakes up and talks to the orange  
tree. "Please orange tree, grow big and  
give us lots of ripe oranges."

...

khali o tsoga mo mosong a bua le  
setlhare sa dilamune." "Sweet sweet  
setlhare sa dilamune, gola o nne  
motonna o re neye dilamune tse dinsti  
tsedibuduleng."






Khalai o ya kwa sekolong. Mo tseleng o tla a bua le bojang."Tsweetswee bojang, gola o nne botala gape o seka wa omelela."

...

Khalai walks to school. On the way she talks to the grass. "Please grass, grow greener and don't dry up."



"Dilamune di santse di le botala , "Khalai a fegelwa."Ke tla go bona kamoso setlhare sa dilamune,"go bua Khalai."Gongwe o tla nnela lamune e e buduleng!"


...

"The oranges are still green," sighs Khalai. "I will see you tomorrow orange tree," says Khalai. "Perhaps then you will have a ripe orange for me!"

khalaï passes wild flowers. "Please  
flowers, keep blooming so I can put you  
in my hair."

...


khalaï o feta fa ditsheeng tsa naga.  
Tswetswe ditshe, tsweleling ka go  
thunya gore ke kgone go lo pega mo  
tlhogong ya me."




When khalaï returns home from school,  
she visits the orange tree. "Are your  
oranges ripe yet?" asks khalaï.

...

khalaï.  
Fa khalaï a tswa kwa sekolog, o etela  
setlhare sa dilamune."A dilamune tsa  
gago ga di ise di butswe?" go botsa  
tswetswe ditshe, tsweleling ka go






Fa sekolong, Khalai o bua le setlhare se se fa gare ga dikago."Tsweetswee setlhare, dira dikala tse ditonna gore re kgone go bala ka fa tlhase ga seriti sa gago."

...

At school, Khalai talks to the tree in the middle of the compound. "Please tree, put out big branches so we can read under your shade."



Khalai o bua le jarata e e dirilweng ka ditlhare go dikologa sekolo."Tsweetswee golang lo tie lo kganeleng batho ba ba bosula go tsena moteng."

...

Khalai talks to the hedge around her school. "Please grow strong and stop bad people from coming in."